

Me de Onyame diin ena me de ehyeasee ahunumobro hene dɔɔefoɔ Hene

# AL-ISLAAM/Kramo

enkyirekyire tiawa bi efa Islaam ho sɛdeɛ ebaa wo quraan krɔnkɔ mo ene ɔkomhyani Sunna mo so.

• krato a ehia efa islam Kramo som nimdiyee e kyere na fapen na enkyerekere ne na papa ye efifi Quran ne Kɔmwhene enkyerekere(Sunnah),na waye kasa soma yi eye ade eko ma kramo fow ne wamu a wo me enye enkramo fow ewu hɔme kasa nu mu ewu bea biara ne mmere biaraL'Islam est le message d'Allah [Dieu L'Unique] adressé à toute l'humanité, c'est le message divin éternel.

• ena Islaam enye Nipa bi esom nkoa ana se edum bi nko,na emom eye Onyame esom ema nipa nyinara:

• Islaam eye Onyame kasa soma deɛ aba a yahye no ma, ema akomhyafoɔ somaye ene adekaefoɔ asomafoɔ eka wo edom so Onyame asomdwie nka ɔmo.

• eye akomhyafoɔ Onyame asomdwie nka woɔnom ɔmo esom eye baako ena ɔmo mmere so ebɔabra:

• Islaam efre - Sɛdeɛ akomhyafoɔ nyinara efre: Nuh ene Ibrahiim ene Musa ene Suleyman ene Daawood ene Issa Onyame asomd- wie nka ɔmo- ewo gyedie mo efa se nokore Awurade Nyame ɔmo neye Allaah ɔɔadeɛ ahɔyani agyapadie Nkwani ɔwuonii ahen- fi mo hene ɔmo neye deɛ ɔdanidani dwumadie ɔmo neye timanii ɔɔefoɔnii.

• Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔmo neye ɔɔadeɛ ɔmo neye deɛ ɔfata efa ɔsom nkoa na yensom obi nka neho koraa nakyi.

• Onyame Allaah ɔmo neye ɔɔadeɛ efa biribiara deɛ wo wiam efiri deɛ yehunu ene adeɛ biara a deɛ ye abɔdeɛ efiri adeɛ a wabo ena Onyame Allaah wabo ɔsoro nsu ene asaase ewo eɔa nsia mo.

• ena Onyame Allaah ahɔtɛnii ɔkesie ɔmo neye nɔpatah wo netumi mo ene adeɔ mo anaase nedani dani mo anaase nesom ho.

• ena Onyame ɔkrɔnkɔnii ɔmo neye ba ena yɛnwuu ɔmo ena enye adeɛ ye de ɔmo etutu obi anaase ensesoo bi.

• ena Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔmo neye ɔnfata biribiara koraa ena enye adeɛ a ɔye honam mo koraa efiri nabɔdeɛ mo:

• Onyame Allaah ɔkrɔnkɔnii ɔkesie ɔmo neye timanee ɔɔefoɔnii ema nenkoa enam senti ena ɔsoma asomafoɔ ena ɔsanii nwoma.

• Onyame Allaah ɔmo neye Awurade ɔɔefoɔ hene ɔmo neye baako pe deɛ ɔɔɔ nenkoa akwoɔntabuo atamoada ewo emmere a yeɔyani obiara afiri adakamina mo na ɔmo obiara aketua efa deɛ wadi efiri adepa mo anaase bonee mosoo mo,na deɛ ɔmo de di dwu- madi pa na ɔye ɔgyedienii na ɔmo adom a atitim ena deɛ waye

kaafiriya ena wadi dwumadie bone ene ɔmo asodwie kesie ewo awieye da atamoada.

• Onyame krɔnkɔ kesie ena ɔmo Adam efiri netee mo ena ɔye na- sefoɔ dodoo entoatoaso ɔmo akyi,Na nipa nom nyinara ewo woɔ- nom ase ye krɔ ena yenni nipa bi a ɔdimoo esini nipa bi anaase edom bi ewo edom bi so agye efa deɛ ɔsoro Nyame.

• ena nipa biara yawo ɔmo nemmere nom.

• ena enye adeɛ a ɔmo efiri nipa mo na yawo ɔmo bonee mo anaase adidie efa bone ho akyi:

• ena butae a efiri nipa nbɔye mo eye: Onyame esom krɔ pe:

• Al-Islam ahye nipa animuoyam akronɔ -mberima ene mmaa- ena ɔde ɔbiara adesoadie kyefa atwirenɔ wo enyiyemo nyinara ene nedwumadie mo ene nedanidani mo ena wasoa ɔmo adesoadeɛ ekyire dwumadie eha kiraa anaase ehao wo afofro so.

• Al-Islam aye berima ene ɔbaa adase ɔfiri wo dwumadie mo ene adesoadeɛ mo ene aketua ene nhyira.

• Islaam ahye ɔbaa animuoyam ena wama ɔbaa ewo ɔberima dwu- madie debre saa na ɔye nua so senti yabo ɔbaa atinasie efa se berima ebeɔɔ akwohomabo nase woɔho tumi woɔho senti efata akwohomabo eba ewo nagya ne nemaame wo neba so ewoɔbase wayine ewoɔhotumi ena ekunu ewo neyire so.

• ena ewuo enye adeɛ a esa koraa deɛbi da na emom eye ensesaye efiri eɔae fofro mo ekwo eɔae aketua mo ena ewuo ede honam mo adanidani ena nkwa ene ewuo nkwa ede apaepaye ntitimo wo honam mo enoakyi na asani awura mo so biom ewo abraa yeyani ɔmo atamoada ena enye adeɛ a nkwa ebekwo beɛbiara so biom ewo ewuo akyi so biom ewo honam mo ena nkwo honam fofro mo so bi.

• Al - Islaam efre eka gyedie so efa gyedie kesie afapim eno neye gyedie efa Onyame Allaah ho ene asorobofoɔ ene gyedie efa Onyame nwoma ebi ne attawora ene ingyeela ene zabuura - ansaana nsesaye ebaa mo- ene quraan ene gyedie efa akomhyafoɔ ene asomafoɔ nyinara Onyame asomdwie nka woɔnom ena wobeya gyedie ɔmo awieyenii ɔmo neye Mohammed Onyame somafoɔ akomhyafoɔ awieye ene asomafoɔ ena gyedie efa awieye eɔa'ata- moada' ena yɛnhunu se wiase asetina mo nase eno neye awieye; sanko wiase asetina mo ye saakwa ewo ho ena gyedie efa hyebre ene enhyehyeye.

• ena akomhyafoɔ ye ahɔbaefoɔ Onyame asomdwie nka ɔmo ewo adeɛ a ɔmo ebokɔ daworu efa Onyame kasa ena ɔmo ye ahɔbaefo- foɔ efiri adeɛ biara deɛ ene adwene ebɔbra anaase ebepo abɔdeɛ adwene mo pefee ena akomhyafoɔ woɔnom na ye de atwire ɔmo efa daworubo Onyame ahyeɔdeɛ efa nenkoa ene akomhyafoɔ ɔmo

nne twee efiri ɔɔadeɛ anaase ɔkrɔpe dwumadie mo; Na emom ɔmo ye nipa nom etise nipa nyinara na Onyame naye ɔmo yekyire ayedee efa nesoma.

• ena Islaam efre ekwo Onyame esom krɔpe ho efa esom kesie afapim eno neye:Nyamefre"Salat" deɛ ye engyinaho ene enbumo ene momabo ene Onyame nkaekaye ene nekron kesie ene nɔpabo, ena nipa efre salat mpre num eɔa biara,ena yeɔa nesantee mo hianee ene sikanee ene ohene ene debrenee ene oɔene wo salat santee baako mo,ena zaka ye entutusooɔdu ye eye sika mo ye efiri kakra mo - ewo ntitimye emmere mo ene nepenpensoo mo deɛ Onyame ahyehye atuhoo- eye enhye wo asikafoɔ sika mo na ɔmo de ebema ahiafoɔ ene deɛ ɔmo ekaho,yeyeno mpre baako pe wo afim nom nyinara mo,ena siyaam akyirewia ye eno neye: anu kuta wo aduane di mo wo ramadan bosomi awia mo, ɔtwe nehoo apedee ene abotire ye,ena hajji kwo eno neye:Onyame fie kwo dad- wene wo makka animuoyam fie mo baako pe kwo wo wonfie mo nyinara ewo mmere a woho ho tumi,ena saa hajji yi eye pɛpɛpɛ ema ɔbiara wo eho twe efa nabodeɛ ɔkrɔnkɔ,nipa ahodoo ene eso soronkwo nyinara.

• ena deɛ a esu edemo ema Nyamesom ye soronkwo wo Islaam mo bi neye sɛdeɛ esom no tee ene ne mmere ene ne mmere Onyame krɔnkɔ kɛsee ayeno emmera ena Ne somafoɔ Onyame asomdwie nka ɔmo abo ho amanee ena enye adeɛ a nipa ede be akaho anaase yatibisu ekopim saa enda ye mo ena saa esom akessie yi nyinara akomhyafoɔ nyinara afre akoho Onyame asomdwi nka ɔmo.

• somafo] a,ede Islam baee no ne Muhammad a,eye Abdullah ba.Nase firi Ismail a eye Abraham ba mu-Nyame asomdwoee nka wen.Yewoo no we Makka afe 571,na emu nso na ebeye esoma- foɔ}tuu amantuo kee Madina.W'ansom ne nkoremfo] abosom no bi da.Na emom na ]de ne ho ka wen ho ye nwumapa ak[see ede mpontuo ne ahobanb] ba.Ansa na erebeye esomafoe no,na ewe subanpa kesee.{maa n'amanfo] no maa no edin se,Amin,} nokwafoe.Onyankop]n de nkemye adwuma maa no abre a,na w'adi mfie aduanan.Onyankopen de ns[nkyerene k[se] boaa no we saa nk]mhy[ adwoma no.Saa ns[nkyer[nee mu kese[ baako ne Kuran kronkron.{no ne ns[nkyer[ne kese[ paa we ak]mhy[foe nyinaa nsenkyer[nee mu.{no nso ne akemhy[fo] no ns[nkyer[nee a,eweh] daa bepem enne.Onyankop]n de ahye [som ma.Na ne so- mafo] no nso ab] ho dawuro aye nkyer[kyer a[s] ani paa]wui[ no na w'adi mfie aduosia mmi[nsa.Yesiee no w] Madina ahenku- ro mu.Muhammad (s)na ]twa to] we asomafoe ne akemhy[foe no nyinaa mu.Onyankop]n de tenene ne nokore som somaa no se emeyi adasama mfiri sum mu,abosomsom ne boniaye ne fra- tamy[ mu{nke nhyer[nee mu a,[no ne Onyame baakoy[ ne gyidie

mu.Onyankop]n di ne ho adanse[sɛ ]no na wasoma no se efrefro] a,efre adasama ke Nyame nkyen we Ne tumi mu

• Na nkramosom mmara a ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no ye Onyame nhoma ne ne mmara a etwatoɔ na eye mmara a ahyema na emu na Onipa som ne ne wiase yiedie wo na eye banɔ a edekan ma Onipa som ne woɔ mogya ne woɔ sika ne woɔ adwen ne woɔ abusua, na apepa mmara a adenkan nyina ara tese mmara bi nso apepa yooɔko.

• Onyame ahoteenii kokroko no ngye esom biara gye nkramo- som a ɔsomafoɔ Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no de aba no, na obibiara a ɔbesom som foforo a enye nkramosom no Onyame ngye saa som no.

• Kuran,Animuonyam nwoma yi na Onyankop]n yi kyere[ Anabi Muhammad (s).eye Onyankop]n abede[ nyinaa wura no kasa.ehyee nnipa ne mmoatia (jinni) nyinaa se w]nom mfa ne sɛso mra ana emu tire no baako pe mra se webetumi a.Besi nne wenom ntumi nyee.kuran ne nwoma a,eyi ns[msa a,eho hia pii a,eha nnipa mpempem ano. Onyankopen nam Arabik kasa so abe Kuran ho ban besi nne.Saa kasa yi na eye Kuran kasa.Onyame sane baee.Atweredee aba korope mpo amfiri mu.Yatintim ato apete wiase nyinaa.Nakenkan ye nse nkyer[nee, ana n'asekyere we kasa fofor] mu.Saa ara nso na Anabi Muhammad (s)sunna (akwankyer[]) ne nkyer[kyer,ne ho abakesem nyinaa no y'abe ho ban.Amanfo] asua agye firi ebinom nkyen de ama afofore nso.Wenom a,nsem no nam wensoo nyinaa ye nokwafoe a,yegye wen die.Yatintim saa nsem yi we Arabk kasa mu,na [no nso ne kasa Anabi kae.Y'adane ne nsem yi ak] kasa horo] pii mu.Kuran ne Anabi Muhammad (s) sunna nyinaa firi faako a,[no mu na Islam mra ne ne nhyehye[ firi.Islamsom nye ebaakofoe bi ana ankoraɔa bi adwene ne nhyehyee.Yegye Islam mra ne ne nhyehyee firi Onyankopen adiyisem mu,aeno ne Kuran Kronkron no ne Ne somafo] no nsem.

• Islamsom hy[ onipa s[ ]b[y] papa ne ad]e[ ama n'awofo] [mfa ho s[ w]nom ny[ muslimifo]. {na afei nso y[b[ma nkwa- daa afotupa.

• Nkramosom rehye Nipa pɛpɛpɛ ye wo kasa ne dwumadie mu mpo se Nipa no ye Otamfo koraa.

• Islamsom hy[ s[ y[b[y] de[ [fata na [y[ papa ama ab]de[ nyi- naa. Afei [kyer[kyer[ subanpa ne nwuma pa.

• Nkramosom rehye Nipa suban pa tese nokware, ahwesodee ho banɔ, nhyeso, feree, akukuduro, adɔye, obuo mmooɔboru- hu nii mmua, ɔnnibie mmua ne Obi a kom de no mmua, na fa



suban pa ne won a ete ben wo ntena, Na srasra w'abusua, na hu mmua mmɔɔ.

- Nkramosom ama adepa ho kwan, wɔ nnuane ne anonenom ahorɔɔ, Na ahye akoma ne honam ne efie Ahonidie, Na enam saa nti Nkramosom ama awaree ho kwan, na ɔyee no nhye maa Asomafoɔ no Onyame asomdwoe nka won, Na won nso hyee apapafoɔ nyina se won nware.

- Nkramosom abra akyiwadee nyina ahyasee te se Onyame mmataho ne bonniaye ne abosomsom ne ntwantosɔɔ wɔ Onyame so wɔ bere a wo nnim, ne mmɔfra akumkum akumkum, ne kra a Onyame aye no akyiwade kum, ne Asase yi so aseese, ne nkonyayie ne nsembɔne nee adeedi ne nee asuma, ne adwaman ne Berema ne Berema anaa ɔbaa ne ɔbaa nokutahodie, na waye nsiho akyiwade, aye Aboafunu nam akyiwade, ne aboa a wɔkum ma abosom, na waye prakonam akyiwade ne efi ne adebɔne ahorɔɔ a aka, na waye Agyanka sika akyiwade ne ntesoɔ wɔ nsenia mu, na waye Abusuafoɔ ntetemu akyiwade. Na Asomafoɔ nyina ara abra saa akyiwadee ahorɔɔ yi nyina ara.

- Nkramosom rebra suban bɔne tese Nkontompofo ne Asisie ne ɔhaw ne Hwemmɔdie ne Nnaadaa ne Anibere ne Tu obi tiri so agyina ne Krɔno ne Akasesem ne asesie, na Nkramosom rebra suban tantan.

- Nkramosom rebra nsiho wɔ sika dwuma biara mu, anaase ɔhaw anaase nnaadaa, anaase asisie anaa nee de ɔsee ne ɔhaw biara ba mantamu, abusua ne Nipa so.

- Islamsom bebe] nnipa adwene ho ban. [no nti [bra ade biara a,[de ]s[e] beba adwene no so.Saa nne[ma yi mu bi ne;nsanom. Islamsom pegya adwene so we gyinabr[ a,[koren so.{firi s[ [no na yehwe de adesoa to obi so.Islam hwe se adwene no b[nyia ne faahodie a,amamre ne amane[ bi nkyeyere no.Saa nso na ehwe se abosoms[m bi nsi ho kwan.Nsumas[m anaa mra bi nni h] de ma atitiriwoe bi a,ebinom dee wenni saa akwanya no.Islam mra ne ne nhyehyee nyinaa ne adwene ke.Na eye adee a,ede p[rep[rey] ne nyansa ba.

- Na esom ahorɔɔ eye yera som no, won edi akyire no ntee asse nhunu nsem a ene wonkɔɔ bɔ abera wɔ mu ne nsem adwene ngye ntum, anaase won som mmerima a wɔdi som akyi na won hunu se esom da adwene so, na adwene nni hwee fa esom nteasee ho, Wɔbere a Nkramosom afa Nyamesom se hann a esɔ kwan ma adwene, na yerasom a aka no repɛ se Onipa gyae n'adwen na ɔnni won akyi saa ara, Na Nkramosom repɛ se Onipa nkanya n'adwen sedee ebe ye a ɔbe hunu nokware a ewɔ biribiara mu ne sedee etee.

- Nkramosom ama nimdipa gyinabere so na erehye Nipa se ɔmpɛ nimdie a akuma apedeɛ nka ho, na Nkramosom refre se ye nhye ye ho ne Wiase atwa ye ho, ne nimdipa aba a efi mu ba ma Wiase, ene Nkramosom nkyerɛkyere mmɔ abera.

- Na Nyame ngyi Obi dwumadie mma no ho akatua wɔ atemmuada gye Nipa a wagye Nyame adi na waye sutie ama ne nsem na wagye N'akɔmhyefoɔ Nyame nhyira ne n'asomdwie nka won atumu wɔ nokware mu, Na Nyame ngye ɔsom bi gye ɔsom a wahyehye ho mmera, esiden na Nipa yi Nyame bɔniaye na ɔsan pɛ Nyame akatua pa? Na Nyame ngye Nipa biara gyedie gye se ɔgye Akomyefoɔ Nyame asomdwoe nka won nyina tum, na ɔgye Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka won Nhoma tumu.

- Nyankop]n adiyis[m nyinaa botae[ ne s[:Nnipa b[y[ akoo asom Nyankop]n nkutoo, Ab]de[ nyinaa Wura no. Na wade ne ho a, ] nk]y[ akoo mma ne y]nko nipa,anaa ahonyade[ anaa amamr[ ne amane[ bi. {nti s[ wob[ hw[ a, Islamsom nny[ onipa kronkron a,] b[ pagya no atra ne nipay] so.Na [nny[ w]nom anyame ne awuranom a,[s[ s[ y[som w]n.

- Nyame aye adwene sakra wɔ Nkramofoɔ se kwan a Nipa de sakra kɔ ne Wura nkyen na ɔgyae bɔne, Na Nkramosom pepa dwumabɔne a, adikan, na adwene sakra nso pepa bɔne a atwam, nti enni se Obi ka ne bɔne na ɔgye tum wɔ Nipa anim.

- Na Nkramosom mu twaka a eda Nipa ne Onyame ntam ye prekope, na wo nhia se Obi be wɔ wo ne Onyame ntam,Nkramosom rebra se ye be ye Onipa Nyame anaase yede no be ka Onyan- kopɔn ho wɔ Onyame ndwumadie ne ne esom mu.

- Krataa yi awieɛ mu ye ka se sedee Nipa bere ahorɔɔ na won ɔɔm ahorɔɔ ne won kuro ahorɔɔ mpo Nipa kwasafɔ nyina bɔ abera, wɔ adwene ne botae, ne kwasafɔ ne ndwumadie ahorɔɔ bɔ abera, na ɔhia Nipa nkyerɛkyere ne nhyehyee ebe ye nkabom, ne atenboafa a ɔbe bu aten, Na Asomafoɔ akronkɔfo no Nyame nhyira ne n'asomdwie nka won, won na de Nyame nkɔmhye hwe saa ndwuma yi so, na won tene Nipa kɔ kwanpa ne tenenee so na won aboa Nipa wɔ Nyame mera so na won bu aten tenenee wɔ won ntam wɔ nokware mu, na won ndwuma aye yie enam aso- tie a won ye maa Asomafoɔ yi nti, ne won mere a eben Onyame kɔmhye mere, na Onyame de ɔkɔmhyeni Mohammed Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nkɔmhye atwa akɔmhye nsem nyi- na ɔɔ, na wabɔ ho ban, na waye no tenenee ne ahomɔburɔ ama Nipa ne hann ne akwan kyere a ede won be kɔ Onyame kronkɔn nkyen.

- Wei nti no,Onipa ei me fr[ wo s[fa nokor[die gyina pintinn ma Nyankop]n.Na twe wo ho gyidiwui[ ne amamrei nti no,Onipa ei

me fr[ wo s[fa nokor[die gyina pintinn ma Nyankop]n.Na twe wo ho gyidiwui[ ne amamr[ b]ne ho.Na hunu s[ wo wuo akyi no,wob[ san ak] wowura Nyame h].Afei hw[ wo ho ne ewiem ne ne[ma a,atwa wo ho ahyia,fa wo ho nyinaa y[ Islam.Wob[y[ tipa w] wo wia se ne wo daakye.Na s[ wop[ s[ wo y[ Muslim a,wonni hwee y[ s[ wob[di adanse[ s[ Nyankop]n akyi no,Nyame fofor] biara nni h].Na Muhammad nso y[ Nyame somafo] Afei wob[twe wo ho afiri ade biara a,y[som no Nyame akyi.Gyidi bio s[ Onyankop]n b[nyane awufo] afiri awumena mu.Na akontabuo ne akatua nso y[ nokor[S[ wo di saa adanse[yi wie a,{ne[ na wab[y[ Muslimini. Wob[hw[ s[ wob[ som Nyame s[nea esom no akyer[kyer[ p[p[[p[. {mu bi ne as]rey[,zakaat (ahiafo] to)],ak]mkyene,hajikor] s[ wo w] ho tumi ne aho]den a.b]ne ho.Na hunu s[ wo wuo akyi no,wob[ san ak] wowura Nyame h].Afei hw[ wo ho ne ewiem ne ne[ma a,atwa wo ho ahyia,fa wo ho nyinaa y[ Islam.Wob[y[ tipa w] wo wia se ne wo daakye.Na s[ wop[ s[ wo y[ Muslim a,wonni hwee y[ s[ wob[di adanse[ s[ Nyankop]n akyi no,Nyame fofor] biara nni h].Na Muhammad nso y[ Nyame somafoWei nti no,Onipa ei me fr[ wo s[fa nokor[die gyina pintinn ma Nyankop]n. Na twe wo ho gyidiwui[ ne amamr[ b]ne ho.Na hunu s[ wo wuo akyi no, wob[ san ak] wowura Nyame h].Afei hw[ wo ho ne ewiem ne ne[ma a, atwa wo ho ahyia, fa wo ho nyinaa y[ Islam.Wob[y[ tipa w] wo wia se ne wo daakye.Na s[ wop[ s[ wo y[ Muslim a,wonni hwee y[ s[ wob[di adanse[ s[ Nyankop]n akyi no,Nyame fofor] biara nni h].Na Muhammad nso y[ Nyame somafo].Afei wob[twe wo ho afiri ade biara a,y[som no Nyame akyi.Gyidi bio s[ Onyankop]n b[nyane awufo] afiri awumena mu.Na akontabuo ne akatua nso y[ nokor[S[ wo di saa adanse[yi wie a,{ne[ na wab[y[ Muslimini. Wob[hw[ s[ wob[ som Nyame s[nea esom no akyer[kyer[ p[p[[p[. {mu bi ne as]rey[,zakaat (ahiafo] to)],ak]mkyene, hajikor] s[ wo w] ho tumi ne aho]den a.



## AL-ISLAAM/Kramo som

ɛnkyirekyire tiawa bi efa Islaam ho sedee ebaa wɔ quraan kronkɔɔ mo ene ɔkomhyani Sunna mo so.

